

Sortir del Monolingüisme

«Amb los enfants, passam de l'expression d'idées, en francés, en francitan o en occitan, a la redaccion d'un texte en occitan. De l'escota a la difusion, passant per l'escritura, la lectura, la relectura... l'objecte acabat va permetre de far caminar aquela lenga : dins la classa (biblioteca, sesilhas de lectura...), en familha, cap a l'endeftora (vesitaires, correspondents...)»

Corina Lhéritier, a prepaus de la produccion d'un album en classa

Immersion aboriva

Lo concèpte s'apuèja sus las recèrcas del Professor Joan Petit (1929-2003) que foguèt un companhon de rota de las escòlas Calandreta e Director del Centre de Linguistica Aplicada de Besançon.

L'anar-tornar regular entre lo mond de la classa

e lo de las sciéncias faguèt espelir una vertadièra pedagogia de l'immersion e lo desvolopament d'estrategias eficaças per l'ensenhamant en occitan (contrastivitat mesurada, estatut de l'error, exposicion intensiva e continua a la lenga...)



Aboriva : précoce. Il s'agit de permettre aux enfants, dès le plus jeune âge d'être en contact prolongé et intense avec une langue autre que celle parlée à la maison. 5 réseaux d'écoles immersives en France sont en lien avec notre mouvement : ABCM-Zweisprachigkeit pour l'alsacien/mosellan, Seaska pour le basque, Diwan pour le breton, Bressola pour le catalan et Calandreta pour l'occitan.

Una lenga de qualitat

«Pausi coma principi indefugible que l'objectiu de l'immersion escolara que parlam aquí es de generar d'adults locutors actius e competents en lenga e mai aquela lenga cibla siá una lenga dominada, minorizada, en situación de diglossia.»

Felip Hammel

La lenga d'usatge a l'escòla Calandreta es l'occitan e los regents son formats per portar una lenga de qualitat (nivèl C1 del Cadre European Comun de Referéncia per las Lengas) tant a l'oral coma a l'escrich. En 40 ans, Calandreta, a travèrs de l'establiment superior occitan APRENE, assegurèt la transicion d'una escòla experimental militanta a una escòla expèrta, una escòla de l'exigéncia.

«L'oreille choisit sa langue»

Robert Gauthier



© còla cimachau-PEE 2019

«Je n'attends pas que les enfants connaissent et maîtrisent parfaitement la langue occitane, son lexique, sa syntaxe... Chacun peut dire, se dire, dans la langue qu'il choisit [...] et se reconnaître dans la langue (différente ou non) de l'objet fini. Ainsi la langue parlée, d'abord par la regenta e les anciens seulement, chacun peut la faire sienne.»

Corinne Lhéritier à propos de la création d'album